



National Day of Health and Safety in Mining 2022


STEPPING UP TO THE CHALLENGE



#MakingMiningMatter

Sepheo sa Khumbul'ekhaya Health and Safety Strategy

ena le sepheo sa hore basebetsi
kaofela ba kgutlele hae ba sa tswa
kotsi letsatsi le leng le le leng.



A re nahaneng
ka ba re
baratang letsatsi
le letsatsi

**Ka ho hahamalla mohato
ona wa phephetso ho bopa
bophelo bo bottle le dibaka tse -
sireletsehileng tsa ho sebetsa,
re tla boloka maphelo.**



Bophelo ba hao ke ba bohlokwa - nahana ka bophelo le
polokeho pele mosebetsing o mong le o mong oo o o etsang.



Khumbul'ekhaya – Hopola hae!